



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO: 21.3.	20 24. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ: 01-1/24-1	
VEZA:	
EPA: 176 XXVIII	
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Br: 08-328/24-920/4

12. mart 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. februara 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O RAČUNANJU VREMENA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NIK GJELOSHAJ, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja i JASNA VUJOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

**ZAKON
O RAČUNANJU VREMENA**

Član 1

U Crnoj Gori važi vrijeme koje odgovara univerzalnom koordinisanom vremenu (UTC), uvećanom za jedan čas (srednjoevropsko zonsko vrijeme).

Član 2

U odnosu na vrijeme iz člana 1 ovog zakona, u periodu od posljednje nedjelje u mjesecu martu do poslednje nedjelje u mjesecu oktobru primjenjuje se ljetnje računanje vremena.

Ljetnje računanje vremena počinje u nedjelju u 02 h 00 min 00 s, tako što se vrijeme pomjeranjem časovnika za jedan čas unaprijed računa kao 03 h 00 min 00 s.

Ljetnje računanje vremena završava se u nedjelju u 03 h 00 min 00 s, tako što se vrijeme pomjeranjem časovnika za jedan čas unazad računa kao 02 h 00 min 00 s.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", broj 20/06).

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o računanju vremena sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kojem je određeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenju Zakona o računanju vremena pristupilo se sa ciljem usklađivanja odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije, konkretno Direktivom 2000/84/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. januara 2001. o ljetnjem računanju vremena, kao i da se obezbijedi jedinstveno računanje vremena u Crnoj Gori.

III. USKLAĐENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o ljetnjem računanju vremena usaglašen je sa Direktivom 2000/84/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. januara 2001. godine o ljetnjem računanju vremena.

IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 se uređuje predmet zakona i radi se o računanju vremena.

U članu 2 stav 1 se uređuje da je period ljetnjeg računanja vremena u godini tokom kojeg se satovi pomjeraju za jedan sat unaprijed u odnosu na ostatak godine. U st. 2 i 3 predmetnog člana se uređuje da period ljetnjeg računanja vremena počinje u 2 h 00 min 00 s, posljednje nedjelje u mjesecu martu, a završava se u 3 h 00 min 00 s, posljednje nedjelje u mjesecu oktobru.

U članu 3 se uređuje prestanak primjene Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", broj 20/06).

U članu 4 uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.



Ministarstvo
finansija

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Priljena: 28.11.2023				
Org. jed.	Jed. kls. raz.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
002	-328	/13-	7820	/2

Br: 03-02-040/23-9023/2

Podgorica, 26.12.2023.godine

Za: **MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA**, Rimski trg 46, Podgorica
gospodinu, **Nik Gjelošaju**, ministru

Predmet: Zahtjev za davanje mišljenja na Predlog zakona o računanju vremena

Veza: Vaš akt br.002-328/23-7820/2 od 13.12.2023. godine

Poštovani gospodine Gjelošaj,

Povodom *Predloga zakona o računanju vremena*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za implementaciju *Predloga zakona* nije potrebno izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija sa aspekta budžeta nema primjedbi na *Predlog zakona o računanju vremena*.

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković

Kontakt osobe:

mr Marija Backović, Direktorat za ekonomsko-finansijski sistem, marija.backovic@mif.gov.me;
Lidija Špadijer, Direktorat za državni budžet, lidija.spadijer@mif.gov.me.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo ekonomskog razvoja
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o računanju vremena
1. Definisanje problema <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? <ul style="list-style-type: none"> - Razlozi za donošenje Zakona o računanju vremena sadržani su u potrebi za preciznim mjerenjem vremena u svim oblastima (sprovođenje zakona, naučno-istraživački radovi, finansijske transakcije i sl.) kao i radi usklađivanja sa Direktivom 2000/84/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. januara 2001. godine o ljetnjem računanju vremena. Novim zakonom se van snage stavlja Zakon o računanju vremena („Sl. List CG”, broj 20/06) koji je donešen 12.05.2006. god. na osnovu Ustavne povelje državne zajednice Srbije i Crne Gore. - Predmetni zakon je neophodan kako bi Crna Gora imala svoj zakon kojim će regulisati ovu oblast i definisati računanje vremena na nacionalnom nivou koje je usklađeno sa evropskim zemljama. - Donošenjem ovog zakona službena i poslovna komunikacija mora biti usklađena na teritoriji cijele zemlje. - Nema oštećenih subjekata - Bez donošenja ovog propisa zaustavio bi se napredak u daljem usaglašavanju Poglavlja 1 Sloboda kretanja robe, a u oblasti računanja vremena, u skladu sa praksom koja se primjenjuje u EU. 	
2. Ciljevi <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom ? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <ul style="list-style-type: none"> - Cilj predmetnog zakona je da obezbijedi jedinstveno vrijeme na teritoriji Crne Gore a koje je usklađeno sa vremenom koje koriste evropske zemlje. Takođe, cilj predmetnog zakona je i usklađivanje sa navedenom direktivom, kako bi se obezbijedilo dalje usklađivanje Crne Gore sa EU u ovoj oblasti. - Usvajanje ovog zakona je predviđen Programom rada Vlade Crne Gore za 2022. godnu i PPCG-om, za IV kvartal. 	

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju.

- „Status quo“ opcija bi podrazumijevala da će problem ostati neriješen tj. Bez donošenja novog propisa zaustavio bi se napredak u daljem usaglašavanju u oblasti vremena u Crnoj Gori sa praksom koja se primjenjuje u ovoj oblasti u EU.
- „Status quo“ opcija bi podrazumijevala zastoj u daljim evropskim integracijama Crne Gore u oblasti vremena.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Donošenje predmetnog zakona pozitivno će uticati na učesnike na crnogorskom tržištu, obezbjeđujući funkcionalno tržište, koje osigurava jedinstveno vrijeme na teritoriji Crne Gore koje je usklađeno sa evropskim.
- Nema troškova za građane i privredu, na osnovu primjene predmetnog zakona.
- Troškova za donošenje Zakona nije bilo, niti će zakon u svojoj primjeni stvoriti troškove.
- Direktnog uticaja na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu nema.
- Predmetni zakon neće dovesti do stvaranja biznis barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju kojom je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa.
- Vidjeti prethodni odgovor.

- Implementacijom predmetnog zakona ne stvaraju se međunarodne finansijske obaveze.
- Finansijska sredstva za sprovođenje ovog zakona su obezbijeđena u redovnom budžetu.
- Nije predviđeno.
- Neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.
- Nijesu postojale poteškoće.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- Nije korišćena ekspertska podrška.

7. Monitoring i evaluacija


- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Prepreka za implementaciju predmetnog zakona nema.
- Kako se propisane mjere već ionako primjenjuju na tržištu i bez zakonom utvrđenih obaveza dodatne mjere nije potrebno preduzeti
- Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva su priprema u praksi ljetnjeg i zimskog računanja vremena i uticaj na ostale propise koji će ubuduće da se pozivaju na ovaj Zakon
- Ministarstvo ekonomskog razvoja je zaduženo za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa

Datum i mjesto

Podgorica, 27.12.2023.godine

MINISTAR



NIK Gjeloshaj

Nik Gjeloshaj



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301

Br: 04/4-907/24-413/2

31. januar 2024.

Za: **MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA** Crna Gora
ministru Niku Gjelošhaju **MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA**
PODGORICA

Veza: Dopis br: 002-328/23-7820/5

Priloga				
Org. jed.	Org. naziv	Redni broj	Prilog	Vrijednost
		002-328/23-7820/5		3

Predmet: **Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o računanju vremena s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 002-328/23-7820/5 od 31. januara 2024. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o računanju vremena s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23 i 102/23, 113/23) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Mailda Gorčević
MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:





- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o računanju vremena s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu ekonomskog razvoja;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MER-IU/PZ/24/03
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o računanju vremena	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on time arrangements	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jasna Vujović 482-365 jasna.vujovic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Dragan Vukčević 482-360 dragan.vukcevic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, Član 77 Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocjena usaglašenosti		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2023-2024	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o računanju vremena nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
Ne postoje primarni izvori prava s kojim bi se predlog propisa usklađivao		

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32000L0084	
Direktiva 2000/84/EZ Evropskog Parlamenta i Savjeta od 19. Januara 2001. O ljetnjem računanju vremena Evropskog Parlamenta i Savjeta. /Directive 2000/84/EC of the European Parliament and of the Council of 19 January 2001 on summer-time arrangements the European parliament and the Council of the European Union	
Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
/	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojim je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o računanju vremena je preveden na engleski jezik	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o računanju vremena nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
 	 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MER-TU/PZ/24/03		MER-IU/PZ/24/03		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o računanju vremena		Proposal for the Law on time arrangements		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
DIREKTIVA 2000/84/EZ				
Član 1	Član 2			
Za potrebe ove Direktive, „razdoblje ljetnjeg računanja vremena” znači razdoblje u godini tokom kojeg se satovi pomjeraju za 60 minuta unaprijed u odnosu na ostatak godine.	U odnosu na vrijeme iz člana 1 ovog zakona, u periodu od posljednje nedjelje u mjesecu martu do posljednje nedjelje u mjesecu oktobru primjenjuje se ljetnje računanje vremena.	Potpuno usklađeno		

<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>Od 2002. godine razdoblje ljetnjeg računanja vremena započinje u svakoj državi članici u 1.00 sati, prema srednjem vremenu po Greenwichu, posljednje nedjelje u martu.</p>	<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>U Crnoj Gori važi vrijeme koje odgovara univerzalnom koordinisanom vremenu (UTC), uvećanom za jedan čas (srednjoevropsko zonsko vrijeme).</p> <p style="text-align: center;">Član 2 st. 1 i 2</p> <p>U odnosu na vrijeme iz člana 1 ovog zakona, u periodu od posljednje nedjelje u mjesecu martu do poslednje nedjelje u mjesecu oktobru primjenjuje se ljetnje računanje vremena.</p> <p>Ljetnje računanje vremena počinje u nedjelju u 02 h 00 min 00 s, tako što se vrijeme pomjeranjem časovnika za jedan čas unaprijed računa kao 03 h 00 min 00 s.</p>	<p>UTC-Universal Time Coordinated is successor to GMT-Greenwich Mean Time</p> <p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">Član 3.</p> <p>Od 2002. godine razdoblje ljetnjeg računanja vremena završava u svakoj državi članici u 1.00 sati, prema srednjem vremenu po Greenwichu, posljednje nedjelje u oktobru.</p>	<p style="text-align: center;">Član 2 st. 1 i 3</p> <p>U odnosu na vrijeme iz člana 1 ovog zakona, u periodu od posljednje nedjelje u mjesecu martu do poslednje nedjelje u mjesecu oktobru primjenjuje se ljetnje računanje vremena.</p> <p>Ljetnje računanje vremena završava se u nedjelju u 03 h 00 min 00 s, tako što se vrijeme pomjeranjem časovnika za jedan čas unazad računa kao 02 h 00 min 00 s.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">Član 4-9</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		